

POSSIBLE ANSWERS FOR:

**SESOTHO LELEME LA PELE
BOEMO BO PHAHAMENG
(Pampiri ya Boraro)**

KAROLO A
POTSO 1

MOQOQO

HLOKOMELA

Diphoso di sehelwe mola mme mofuta wa phoso o bontshwe tjena:

Mp > mopeleto

MI > matshwao a puo

P > puo

L > karolo ya mantswe

-> ho kopanya mantswe

Kabo ya matshwao

	Matshwao kaofela	Bokgabane	Bohare	O sa kgahlising
Dikahare	18	18-12	11-06	05-01
Sebopeho	04	04	03-02	01
Puo	14	14-10	09-05	04-01
Matshwao a ho bala	04	04	03-02	01

Bokgabane (40) 34/40 (28)

- Dikahare tse supang boiqapelo ba boemo bo hodimo. Ditaba e be tse kgodisang ebile di hohela.
- Sebopeho > Selelekela – 1
- Bohare/Mmele – 2
- Qetelo – 1
- Puo e be e o tlolohileng, e utwahalang, e hlokanang diphoso tse ngata.
- Diphoso e be tse mmaiwa

Borahae (27) 22 (16)

- Dikahare tsa boemo bo tiwaelehileng empa di hohela
- Sebopeho > Selelekela – 1
- Bohare – 1
- Qetelo – 1
- Puo e be e otlohileng, e utlwahalang ebile e hlokang di phoso tse nyarosang
- Diphoso di se be ngata.

E sa kgahliseng (15) 10 (5)
40

Dikahare di kopakopane ebile ha di nyalane le sehlooho ka botlalo

- Sebopeho > Selelekela
- Mmele – 1
- Qetelo
- Puo e tletseng diphoso, e sa baleheng
- Diphoso di hohle.

POTSO 2

2.1 LENGOLO

Aterese – 3 boloko – 1
Letsatsi – 1 = 07/09/2001
07 Mmesa 2001

2.1.1 bokoso kapa seterata

Ditumediso – 1
Boipolelo – 1
Selelekela – 1
Mmele – 2
Qetelo – 1

Dikahare – 5
Puo – 4
Makgethe – 2

2.1.2 Aterese – 2 Aterese – 2
Boloko – ½
Letsatsi - ½ x 2
Lebokoso kapa seterata – 1

Ditumediso – 1
Boipolelo – 1

Selelekela – 1
Mmele – 2
Qetelo – 1

Dikahare – 5
Puo – 4

Makgethe – 1

2.2.1

Sebopelo = 3 ka tsela ya ho pheta
Lekgathe lefelile = 2
Dikahare = 8
Puo = 6
Makgethe = 1

2.2.2

Letsatsi – 1
Dikahare : Nako
 Tulo – 1
Lebitso la mokgatlo – 2
Lebitso la mongodi – 2

Lenanetsamaiso

1. Pulo le kamohelo
2. Ba itlalehileng hore ha ba na ba teng
3. Metsotso le ditswa metsotsong
4. Kamohelo ya metsotso
5. Tsa letsatsi
6. Qetelo (6)

Puo = 5
Makgethe = 2

2.2.3

Lekgathe = 2
Puo = 8

2.3.1

Dikahare = 5
Puo = 5
Makgethe = 2

2.3.2

Puo = 4
Dikahare = 4

Bo wena (2)
Tsa thuto tsa hao (2)
Tsa mosebetsi (2)
Tsa boithabiso (2)
Ba o tsebang (2)
Makgethe (2)

Dikahare = 5
Puo = 5
Makgethe = 2

2.3.2

Puo = 4
Dikahare = 4

Bo wena (2)
Tsa thuto tsa hao (2)
Tsa mosebetsi (2)
Tsa boithabiso (2)
Ba o tsebang (2)
Makgethe = 2

2.2.1

Sebopelo = 3 ka tsela ya ho phela
Lekgethe lelele = 2
Dikahare = 8
Puo = 6
Makgethe = 1

2.2.2

Letsatsi – 1

Nako = 1

Tulo = 1

Lenanetsamaiso

1. Pulo le kamohelo
2. Ba itlalehileng hore ha ba no ba teng
3. Metsotso le ditswa metsotsong
4. Kamohelo ya metsotso
5. Tsa letsatsi
6. Qetelo (6)

Puo = 5

Makgethe = 2

2.2.3

Lekgathe = 2

Puo = 8

Dikahare = 8

Makgethe = 2

POTSO 2.3

2.3.1

Romela								
Faela	Lokisa	Sheba	Kenyellelsa	formata	diketso	Thuso		
E ya ho:								
E finyelle le ho bo:								
Sehlooho								

Sebopeho : 4
Puo: 7
Dikahare: 8
Makgethe: 1

2.3.2

Puo : ha se e tlwaelehileng, re atisa ho sebedisa mantswe makgohledi (8)
Dikahare: Dintlha tse rekisang thepa (5)

Setaele: (3) e be sa papatso

Makgethe (2)

**KAROLO C
(DITSHOMO LE TSA SETSO)**

BOKGELEKE BA BASOTHO – R. M. MOEKETSI

POTSO 3

3.1.1 Ke mofuta wa ditaba o tshwanang le pale. (2)

- 3.1.2 (a) Bana barutwa boitshwaro.
 (b) Ba rutwa ho hlompha batswadi.
 (c) Ba rutwa ho ya ka molao.
 (d) Ba a lemoswa.
 (e) Ba ithuta ho mamela ka hloko le ka kutiwisiso. (4)
- (tse pedi feela)

3.1.3 Motho ya phetang ditshomo motsheare, ho dumelwa hore o tla mela dinaka hloohong, mme mophethi o tshwanela ho hloma lehlokwana hloohong ho qoba seo. (2)

- 3.1.4 (a) Mollo (1)
 (b) Meno (1)
- [10]**

3.2

- 3.2.1 Maitisi
 3.2.2 Mmadiberwane
 3.2.3 Lefalaothe
 3.2.4 Lephurakgwahla
 3.2.5 Ditukula
 3.2.6 Kgwahla
 3.2.7 Boduma
 3.2.8 Lefohla
 3.2.9 Lehala
 3.2.10 Ngakatjhitja

1x10=[10]

3.3

- 3.3.1 (a) Ditlhako
 (b) Diphalafera
 (c) Ditotojane
 (d) Mmantaane (4)
- 4x1=(4)**

3.3.2 Ke dingaka, ha dihlahloba motho. (4)

3.3.3 Ke masapo a diphoofolo tse shweleng. (2)

PALOHOLE: [30]

KAPA

POTSO 3.4

- 3.4.1 * Seroki se qala kaho bolela eo se morokang, ka ho bolela le batswadi kapa baholoholo ba hae le moo a tswang kapa a hlahang teng.
- Kgabung ya ditaba ke moo momamedi a ullwang hore morena o rokelwang. Seroki se tla tsebisa kadiketsahalo tsa bohlokwa, se hlahise ditletlebo le dikopo tsa morena ho setjhaba sa hae, le dipelaelo se thabisitsweng ke morena ka teng.
 - Mantswe a seroki a ho qetela ha a sa utlwahala hobane mona maikutlo a phahame mme le sona a sethenthetsa.

2x10=(20)

- 3.4.2 * Di qatjwa ke bahlankana ha ba le mophatong.
- Dithokong tsa bona ba sa itshwantsha le bahale ba itseng setjhabeng, bao a ratang ho nka seriti sa bona.
 - Ba itshwantsha hape le diphoofolo tse matla tse tshabehang le hohle ho hotle ho molemo ho ratehang.
 - Tse ding tsa dithoko tsa makolwane di tsebisa bamamedi ka nalane ya bophelo ba seroki, haholoholo ditshotleho tseo a di tsebileng bophelonyaneng ba sona.
 - Dithokong tsa makolwane, ho songwa le ho kobisetsa majakane a nyefolang meetlo ya Sesotho, ka baka la thutonyana tse fumanang dikolong tsa sekwalejwale.

2x5=(10)

MATSHWAO OHLE KAROLONG ENA: [30]

POTSO 4.1

PELONG YA KA – S.M. MOFOKENG

- 4.1.1 Sepetlele (2)
- 4.1.2 Sepetlele, hobane ho na le tumelo ya hore ha motho a kula, ha a dutse sebakeng se hlwekileng o tla fola ka pele. / Ho hiweka ho haufi ke bomodimo. (4)
- 4.1.3 Baoki le dingaka , batho ba hlwekisang le bangodi (4)
- 4.1.4 Hobane le ha ba fodile, ba etsa eka ba ntse ba kula. (2)
- 4.1.5 Ha a fodile. (2)
- 4.1.6 Tjhee, hobane dijo tsa sepetlele tseo motho a di fuwang, di tswa ho ya ka lefu le o tshwereng mme ha di a phehwa ka tsela eo lapeng di phehwang ka yona (4)
- 4.1.7 Monna eo o ne a ikodisa haholo ha mosadi a fihla sepetlele hobane a qoba hore o tla mmolella ka mathata a teng lapeng. (4)
- 4.1.8 Tjhee, hobane ho na le baoki ba nang le tshwaro e mpe ho bakudi, ba bileng ba otlang ka nako e nngwe kapa a ba hlekefetse ka tsela e itseng. (4)
- 4.1.9 Ke hore ho fokotswe kapa ho fediswe bohloko boo a bo utlwang' (2)
Hore a tsebe ho robala. (2)

[30]

POTSO 4.2**4.2.1 MOTHO YA LEETONG**

- Mesifa e se e hana kapa maoto a ruruhile
- Dikobo di se di o imela
- Hlooho e a opa ke letsatsi
- Tlala le lenyora di se di ikakgetse [10]

4.2.2 MOTHO YA BALANG BUKA

- Buka e telele e a tepelletsa
- Motho o botswa ho e qala hobane e ka re ha e na qetello
- O kgothatswa ke dikgaolo tse etsang hore e be kgutshwane.
- O a thaba ha o fihla qetellong hobane mahlo a se a tla phomola
- Qetellong ya yona, o a e kwala, mme o thuisa tseo o di badileng [10]

4.2.3 SETSWALLE SE FELANG

- Re ikutiwa eka re lahlehelwa ke ho hong
- Se ka fediswa ke karohano kapa lefu.
- E bang e le leeto kapa phapang e re arohanyang, re ye re be le tshepo ya hore re tla boela re kopana hape [10]